

Mga Pasundayag sa DVD sa Daang Tugon

Para sa mga Klase sa Doktrina sa Ebanghelyo sa Sunday School alang sa Kabatan-onan ug mga Hamtong

Mga Pasundayag sa DVD sa Daang Tugon Para sa mga Klase sa Doktrina sa Ebanghelyo sa Sunday School alang sa Kabatan-onan ug mga Hamtong adunay 12 ka mugbo nga mga video kabahin sa mga pagtulun-an nga makita diha sa Daang Tugon. Mahimo kining gamiton isip dugang tabang sa mga klase sa doktrina sa ebanghelyo, mga family home evening, ug personal nga pagtuon.

Leksyon 1: *Ang Gahum sa Hubad ni Joseph Smith*

Si Elder Neal A. Maxwell mihulagway kon sa unsa nga paagi nga ang Hubad ni Joseph Smith makahatag kanato og dugang nga kahibalo sa buhat ug himaya sa Langitnong Amahan. (5:21)

Leksyon 3: *Sa Imahe sa Dios*

Kini nga presentasyon nagtudlo nga kita makakita sa atong mahangturong potensyal pinaagi sa paghinumdom nga kita mga anak sa Dios. (2:50)

Leksyon 4: *Ang Pagkapukan*

Si Elder Russell M. Nelson nagtudlo nga ang Pagkapukan kabahin sa plano sa kaluwasan. (6:16)

Leksyon 8: *Paggiya pinaagi sa Ehempro*

Ang matarung nga ehempro sa usa ka batan-ong babaye nakatabang sa usa ka higala nga makabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo. (6:26)

Leksyon 10: *Kaminyoon diha sa Pakigsaad*

Si Presidente Gordon B. Hinckley nagtambag sa kabatan-onan sa pagminyo diha sa pakigsaad. (5:40)

Leksyon 13: *Sakripisyo sa Hayop ug ang Pag-ula*

Usa ka moderno nga amahan nagtudlo sa iyang anak nga lalaki mahitungod sa relasyon tali sa karaan nga praktis sa pagsakripisyo sa hayop ug sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo. (6:41)

Leksyon 14: *Moderno nga Pagsimba sa Dios-dios*

Ang dili makita nga hilo sa carbon monoxide gitandi sa kakuyaw sa pagsimba sa modernong mga idolo. Si Presidente Ezra Taft Benson nagtambag kanato sa pag-una sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. (7:18)

Leksyon 18: *"Magpili Kamo Niining Adlaw Kon Kinsa Ang Inyong Alagaran"*

Ang pagkamasulundon sa Arabian nga kabayo gisulayan sa panahon sa kagutom ug kauhaw. (5:33)

Leksyon 20: *Ang Hugot nga Pagtuo ni Ana*

Si Ana nagpakita sa iyang pagkamatind-anon pinaagi sa paghatag sa iyang anak nga lalaki ngadto sa Ginoo. (3:19)

Leksyon 22: *"Ang Ginoo . . . Moluwas Kanako"*

Si Elder Dallin H. Oaks nagtudlo mahitungod sa istorya ni David nga miboluntaryo sa pagpakig-away ni Goliath. (3:40)

Leksyon 30: *Karaan nga mga Templo*

Usa ka biswal tour sa representasyon sa tabenakulo ni Moises makatabang kanato sa pagsabut sa pagsimba sa templo ug sa Pag-ula ni Jesukristo. (8:34)

Leksyon 31: *Pagsalig sa Ginoo*

Ang istorya sa batan-ong skier kinsa nakahukom sa pagsunod sa iyang giya naghulagway sa baruganan nga gitudlo sa Mga Proverbio 3:5-6. (4:37)

Daang Tugon

Mga Pasundayag sa DVD



Para sa mga Klase sa Doktrina sa Ebanghelyo sa Sunday School alang sa Kabatan-onan ug mga Hamtong

Daang Tugon
Mga Pasundayag sa DVD

Para sa mga Klase sa Doktrina sa Ebanghelyo sa Sunday School alang sa Kabatan-onan ug mga Hamtong

Hapin sa atubangan: <i>Si Ana Nagpresentar sa Iyang Anak nga si Samuel ngadto ni Eli</i>, ni Robert T. Barrett, © IRI. © 2004, 2009 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin. Giimprinta sa USA. Pagtugot sa Iningles: 4/04. Pagtugot sa paghubad: 4/04. Hubad sa: <i>Old Testament DVD Presentations: For Youth and Adult Sunday School Gospel Doctrine Classes</i>. Pahibalo: Kini nga video tingali gilimo nga naggamit sa mas daan nga mga bersyon sa mga kasulatan ug karaan nga terminolohiya sa Simbahan.		ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW		AUDIO NGA MGA PINULONGAN: PINULONGAN (PINULONGAN)	
				MGA PINULONGAN NGA GI-SUBTITLE: PINULONGAN (PINULONGAN)	
				CEBUANO	
				4 02541 40853 4 54140 853	



54140 853